

LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vende pertout. Depausitàri majourau pèr Marsiho : H. BLANCARD, 6, carriero dei Recoulèto, 6.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la França.
Fouero França, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
èstre manda afranqui à l'Empremariè
Prouvençalo, 15, carrièro d'ou Grand-
Relògi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

TAULETO

PASSO-TÈMS. — Lou maridàgi. — *J. M.*
REMEMBRANÇO. — D'ou 30 de Mai au 12 de Jun. —
L. - A. Gardaire.
SANTO-ESTELLÒ à Roco-Favour.
Novo.

PASSO-TÈMS

LOU MARIDAGI

Fau creire que se dins noueste siècle de prougrès, tout se rafino, li a enca pas mau de nèsci que soun en retard de tout l'esprit e l'ingèni que d'autre an en abounde.

Dins lou burèu de l'*Etat Civil* d'uno vilò impourtanto pamens, e que coungreio toustèms d'ome saberu, intro un bouen gavoutas esmarra dintre tant de belòri e qu'èro descendu, li aviè gaire, de sei mountagno ferouno.

- Dièu çai siè!
- Que li a pèr voueste servici!
- Es eici que se marido?
- Es eici.
- Veni per me marida!
- Acò va bèn.

L'emplega que ves un grand faioulas soulet, planta coumo un terme, entameno la tiero dei fourmalita que li a à rempli pèr acò.

— Mai es pas ço que vous demandi. Veni pèr me marida.

— Avès vouestei papié?

— Li a un mes que vous leis ai adu.

— Lei publicatien soun facho?

— Tout es lest.

— E bèn, alor?

— E ben alor, vèni pèr que me marides, ça-pouin de sort!

— E la futuro, aquelo emé qu vous maridas, out es?

— Ah! es pas vengudo, fa la bugado!

— Mai coumo voulès que vous maridon? fau que li siguès toutei dous.

— Oh! tron de goi! Ai perdu miejo pèr veni me marida; me fès entourna faudra mai que vengui un autre cop, me faudra mai perdre miejo journado? Acò es tròu de desrenjamen.

E pren lou camin de la pouerto.

Coumo es pèr sourti, fa reflexsien e revenènt de-vers l'emplega:

— Assò, veguen, pourrian pas v'arranja que tout aness bèn? Se me maridavias vuei, ma fremo vendriè quand auriè seca sa bugado....

J. M.

Recassa à la voulado pèr un Bastidan.

